



KABINET DIREKTORA



88000 Mostar, Dubrovačka bb.
Tel. +387 36 445 670
Fax. +387 36 445 693
e-mail: ured.direktora@fzmiopio.ba
71000 Sarajevo, Ložionička broj 2
Tel. +387 33 723 125
Fax. + 387 33 723 200

BROJ: FZ1/3-4-7-517-2/24
Sarajevo, 7. august 2024. godine

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
PARLAMENT FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
n/r Izmir Hadžiavić, sekretar**

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO**

Primljeno: 09-08-2024			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
05/2	-02-	476	124

**Predmet: Odgovor na delegatsko pitanje, dostavlja se
Veza Vaš broj: 05/2-02-476/24 od 30.07.2024. godine.**

Povodom Vašeg akta, broj i datum iz veze, kojim tražite da se u vezi sa postavljenim delegatskim pitanjem delegatkinje u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Marine Mujkanović, dostavi odgovor/informacija zašto se u većini Kantona, uključujući I Zeničko-dobojski kanton ne poštuje zakonski rok rješavanja zahtjeva za penziju i zašto građani rješenje o penziji čekaju 6 mjeseci pa i do godinu, te koliko je trenutno zahtjeva za penziju u kantonalnim administrativnim službama u obradi a za čije je izdavanje prošao zakonski rok, obavještavamo Vas o sljedećem:

Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao javna ustanova, u svom nadležnom postupanju, između ostalih, primjenjuje i Zakon o upravnom postupku Federacije BiH („Službene novine FBiH“, broj: 2/98 i 48/99).

Kao što je poznato, Zakonom o upravnom postupku, i to odredbom člana 216. propisano je kad se postupak pokreće povodom zahtjeva stranke, odnosno po službenoj dužnosti ako je to u interesu stranke, a prije donošenja rješenja nije potrebno provoditi poseban ispitni postupak, niti postoje drugi razlozi zbog kojih se ne može donijeti rješenje bez odgode (rješavanje prethodnog pitanja i dr.), nadležni organ je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci što prije, a najkasnije u roku od 30 dana računajući od dana predaje urednog zahtjeva, odnosno od dana pokretanja postupka po službenoj dužnosti, ako posebnim propisom nije određen kraći rok.

U ostalim slučajevima kad se postupak pokreće povodom zahtjeva stranke, odnosno po službenoj dužnosti, ako je to u interesu stranke, nadležni organ je dužan donijeti rješenje i dostaviti ga stranci najkasnije u roku od 60 dana, ako posebnim propisom nije određen kraći rok.

Odredbom člana 15. istog zakona propisano je organ koji vodi postupak starat će se da neznanje i neukost stranke i drugih osoba koje učestvuju u postupku ne bude na štetu prava koja im po zakonu pripadaju.